


BONA PEŞDABÛRÛNA KULTURA XAVATCIJE KYRMANÇA, EM DÛNA GYMRÛN BXAVÛTYN, DÛNA ZEDÛ BÛKÛN KADRE TÛZÛ

Serhatja Isaak Marogulov

Hêvale Isaak Marogulov zê di-ja xwe bja sala 1868-e, mala baqvanekida. Bê sukijeda bave wi Isaak dabo sêr xyendêne. Pêj



kytakêrta semnarija darsdara ew dərbazi şxyeê darsdarije dÛvê. Dy sala dxovtê Şahtaxteda, dandê sal DÛvina sorda, nêh sala gynde Zoreda (nava kyrmança,) 5 sala lÛ bazara Rowane.—Gim-

nazijeda xovtijê. Zê wan xovata şunda gÛrt zê sala 1925-a hatta roza mÛrta xwe (6-e june 1933 sale, evare sheta 6-a) dxovti sêr êlfbaja u mædenjeta xovaticije kyrmança.

Hêvale Marogulov bÛ êlfbara gredaji salel paşyn darsdar bu, darsdare zÛmane kyrmançi, urÛsi. Kursa darsdare kyrmançi awlenda ewl zÛmane kyrmançi hin êskêr, texnikumeda disa darsdare gama ne kyrmançi u zÛmane urÛsi bu.

Nava salel paşynda zi êwi bÛ zÛmane kyrmançi peng kated nÛvis nê.

Hêvale Marogulov sale paşyn dxovti nava teknikuma kyrmançada, komiteta êlfbaje tæzeda u cawa xovaticije ymdar dxovti nav serisa kyrmançada lÛ rox inçitola kultureda. Êwi zêf bejt, kÛlam, xêber u derçe êdate kyrmançi nÛvisiye. Hetta roza paşyn zi qê lem uê dæst wida, ew dxovti bona peşdaburta êlfbaje kyrmançi, je ky hatyn tæstê kÛrta 1929-e sale bÛ êfrandena wi.

Isaak Marogulov

6 e ve mæhe wêfat bu darsdar u ymdare zÛmane kyrmançi Issak Fahrati Marogulov.

Nave I. Marogulov gredaji mæktebe qæza, Rowane bærera, bÛ tariqa mæktebe FÛlystana Şewrera. 40 sal tamam êwi zanbun u ylme xwe nehavşandê bona mÛllêta başê başê, bona peşdaburta zared wan. Zê sagerte wi ewlêd nêh nava FÛlystana dÛ hukûmeta Şewrera her dera be bÛnê, zê xovata gredaji u dxovti bona qewin kÛrta rakne şaxakizme.

Marogulov cawa darsdar tÛme hatyn, hÛz kÛrta zê êlfe sagerte. Şxyeê Isaak Marogulov jêk zi ew bja, wêlê bade salêd kÛrta kulture mæste paşdamaji, je ky be xyendê nÛvisar bun.

Bona we jêke ew zêf xovti. Muqdarê niv qÛrnajida ew xovtiye sêr kultura asoria, u ja kyrmança. Zêf rÛnd u baş hini zÛmane kyrmançi, zar u zarave bi je, qarar qanunawe êjan krije, ewl ylme xwe xovtandijê sêva hazÛr kÛrta herfe latini bona zÛmane kyrmançi. HazÛr kÛrta êlfbaje kyrmança zê xovate wi hêmuşka mæzêntÛr u bêr bÛ cêve.

Êlfbaje Marogulov qêbul bu zê allje hukûmete Şewra FÛlystane cênd rastkÛrned sÛyêk hat tæstiq,

kÛrta u êlfbaja dane dæste sagerte kyrmançe FÛlystane, le paşê zi êlfbaja hatê qêbulbune zê hêmu kyrmançe Zêvazera.

Le hema xovata Marogulov bÛ we jêke kyta nabo. Zê hazÛr kÛrta êlfbaje şunda ewl dha gyntê dæst pe kÛr hazÛr kÛrta kÛrta sêva mæktebe kyrmança.

Marogulov Isaak xovaticije kyrmança bÛz êskêr. Êwi pak dÛzanbu u bawer êskêr, wêki gyndije xovati dÛkêntêntre kulturejeda peşda hatyn, hazÛr kÛrta kultura.

Sala 1929-e caxê Komisarjeta Ronajê FÛlystane kurse darsdara ja êwlin vêkÛr, bira mÛnê, wêki komista kurse bawer nêdÛkÛr ky zê wan lawke nêhazÛr u nêxyendê tæst ze cêve. Lwêdare peşda hat Marogulov u nişan da, wêki komista nerastê, wêki ew cêtni wæxtêki kÛnda we benê altkÛrta.

Marogulov dgot: — «MÛllêta kyrmanç tæzê peşda te fêrasetê, ew sêva xyendêne u ylme ti jê. Êw dkarê hêmu cêtnija alt bÛkê. Bê sÛsti gêrêke em neziki xovate nêvÛn»

Rasti zi gotna wi qewmi. Nha sêr hime kursa darsdara bÛlênd dÛe texnikuma kyrmança, ja ky gêrêk xovata Marogulov dæst pe kri, peşda bÛe sêva kara xovaticija kyrmança. Melik.

Bê dÛl u çan dxovti sêva kultura xovaticije kyrmança

MÛn Isaak Marogulov nas kÛr 1925-e sale lÛ nêhija Aqbarane, dÛ hêmcÛvata xovaticije kyrmançada. Êw zê Rowane hatÛbu cêwa delegat. Bêri dæst pe kÛrta hêmcÛvate em cênd akived kyrmança lÛ dora Isaak Marogulov çÛvjan, mæ tæwaqê ze kÛr wêki zê mæra şÛro vêke deraça êlfbaje kyrmançije tæzê.

Bêre zi mæ bÛhÛstÛbu, wêki mæriki ysa lÛ sêr êlfbaje mæji tæzê dxovtê, le mæ nê ew dÛbu nê zi xovata wi.

Issak Marogulov gyloş bu, êşqa dÛe wi dæstê gÛrt bu, caxek wi dÛ em cênd çahÛl bÛ dÛlêki xam-dare êlfbaje tæzê.

Em le kelêka gynd, êki hêş naji runşÛbun lÛ dora Isaak Marogulov, ewi bêre êwlin nasja xwe da mæ, wêki 30 sale, ew dxovti sêva miasêr kÛrta êlfbaje kyrmançije, le zera miasêr nabê, kêsi gyhdaria wi nêkÛrta, nê zi hêsav zê kyrmançara kÛrta.

Isaak Marogulov zi cêlta xwe dærxÛst cênd tetrake mæzÛn u şÛkê êlfbaje tæzê lÛ bêr mæ dÛni: — Peşkêş wê, gêli xorted çahÛl, hÛn dÛnherÛn mÛn hazÛr kÛrta êlfbaje tæzê bÛ saja fÛrqa Komunistau Diwana Şewre, le lÛ peşja wê çahÛl u xovaticije kyrmança iro gêlêki fÛrê vêbiye. Em zurr buyun, mæ lÛ cêve wi dÛnherÛn, caxek ewi zê wan tetraka mæzÛn zê jêke cênd bêlg xyend bÛ zÛmane kyrmançi—cêwa nanga bÛ zÛmane mæ êlfbaja hazÛrê, dæqêke mæ xwe zê şabuna şaş kÛr u em be hêmdÛ xwe bÛ hêvra rabun şÛre u çara dÛn runşÛtÛn, mæ zê şabuna nÛzabu cÛ bÛzÛn.

Em wêke dy sheta lÛ wi êrdi runşÛtÛn, lÛ dora mæ çÛvjan gêlêk-delegate hêmcÛvate, bêre gÛşkaji lÛ xêberdana Isaak Marogu-

lov bu. Isaak Marogulov lÛ bêr cêve mæ gêlêki mæzÛn bu, mæ gêlêki dÛxest gyhdaria xêberdana wi êskêr, le wæxt tÛrnêbu, dæst bÛ çÛvate dÛbu. Em wêda lÛvjan.

Zê we roze dərbaz bun cênd sal, em tÛn lÛ hÛv dÛqesêdÛn, êlfbaje mæ Isaak Marogulov cêki FÛrqa Komunistau Diwana Şewre rasi tek n, mæ cênd dÛbu hêzara mæstê kÛr. Hêş bu kutêba Marogulovê êwlin „Zêvazê“ bÛ zÛ mane kyrmançi, dæst bÛ xovate mæktêbe xovaticije kyrmança bu, dÛba gyntêl Isaak Marogulov tæ vi hêr xovate bu şav u ro dxovti sêva kultura xovaticije kyrmança, le ter nêdÛbu, zê ty çÛvate şunda nêdÛma.

1929-e sale lÛ bazare Rowane vêbu kurse sêjdaje kyrmançane ewlÛn, lÛ xêdare Marogulov sêjda bu, hêbut sêjdane majin zi zê darsa şunda tæ ruje wan nêdÛdit, le Isaak Marogulov hêrtÛm, roze, gêlêk çar evare heta nive şeve dÛ nav kursanta dars dÛdan hÛn kÛrta, zê kursanta hÛltani dÛnÛvisi bêjt u kÛlame xovaticija, dÛnÛvisi şav ro u sêr hêvda iqd dÛkÛr, ew bu rÛhêtja Isaak Marogulov, tÛme ew.

Xovata Isaak Marogulov 30 sal li bÛ saja Ingilaba Oktjabere bÛ saja FÛrqa Komunistanola cÛrakê nav xovaticije kyrmançada pêrlê miş bu, veket.

Iro zê mæ qetja xovaticije dælal hÛmdare kultura xovaticije kyrmança Isaak Marogulov. Êwi lÛ pøjê xwe hÛşt ru dÛnjaje xovate şÛrÛn u qimati. Nave Isaak Marogulov, xovet u kÛrta wi ty çar çaje bir kÛrta nav xovaticije kyrmançada. LÛ hêr çija em iro zê dÛle hêzar-hêzar xovaticije kyrmança rÛhêtije dÛdÛn hêstyje Isaak Marogulov.

Çêrdo

BirnekÛrta hêv, Marogulov

Êlfbaje mæji b qimati,
Em bÛe dərbaz dÛbÛn hin buna tæv mÛlêti,
Bê çêfaje Marogulov ty dêrkêti,
Kêti dæste xovaticija bÛ hÛrmeti,
Çan êlfbaje mæji aza,
Tê em gÛhandÛnê zêf mÛraza,
Dora tæ çÛvijane xovaticije nêhja,
Êşqa tæ kêtije nava wan hêmuja.

Em zê tæ hin dÛbÛn zêf deraça
Tê ronaji dajê nav kÛrmança,
Zê tæ dÛabê gêlê rêça,
Tu hazÛr êki kadÛra, qançê;
Êlfbaje mæji maşur,
BÛ tæ hin dÛbÛn xyendÛna kut
Peşda dÛbi hêrtÛm kultur,
Ronaji dÛdi gêlê çije dur.

Êtare Şero.

LAZYMƏ TƏSKILƏTE GYNDA, DƏHA MASSAA MOVI LIZASIA BƏKYN SƏVA PEŞDABƏRƏNA SEKƏRƏN U HƏBUNA SƏMAƏTE.

Əlifbaje təzə kyrmançı
 Новый Кирманский Алфавит

Aa U A	Bb B B	Cc C C	Čč Č Č	Čč Č Č
Dd D D	Ee E E	Əə Ə Ə	Ff F F	Gg G G
Ğğ Ğ Ğ	Hh H H	Ii I I	Jj J J	Kk K K
Ll L L	Mm M M	Nn N N	Oo O O	Pp P P
Qq Q Q	Rr R R	Ss S S	Tt T T	Uu U U
Vv V V	Ww W W	Xx X X	Yy Y Y	Zz Z Z

Redaksia „Rja Təzə“ dərhaq wəfatbuna himdare
ƏLİFBAJE
 Xəvatçije kyrmança
ISAAK MAROGULOVDA
 Sərxyəşije dədə, kylfete mala wi.

A. Lalajan

Dərhaq kara təzə təşkilkrəna yzəke gynda u xəvata wan sərəda.

Təşkiləte komsomola gyndda koməkdare zə həmuja əwlyb ja fərquənə, səva şər kən dərəq dəwləmənd krəna kolxoza u kolxozvəna. Kolxozada gərək əm yzəke komsomola şərdar hazyr bəkyb, wəki əw şər kə peşbəri dəzmyne snəfe, mьqəbly gli goybe wi, mьqəbly pəşmurdətja burəuazije hur, mьqəbly kulakə u dəzmyna, səva əfrandəna dissiplinəkə qəwin nav kolxoza, səva cebuna kolxoza bə balşeviki.

Səva we jəke zi lazmyə əm gyndda xəvata komsomola ysa təşkil kən, wəki qəwat u krəna komsomola də hər hələqe kolxozada əjan bə, wəki gli gotne wan də hər xəvatada dərbaz bə.

Səva we jəke zi zə 15 tirmə

həttə 15 təbaxə yzəke komsomola ja gynd hatəne təzə təşkil krəne. Gyndda nav kolxozada hatəy təşkil krəne yzəke nədəretije u territorialije.

Cənd nəhijada təzə təşkilkrəna yzəke komsomola hatə gredane bə xəvate səjasətije—şyxəllije gynna (beçərmis krəna pəmbu, bəgəvkrəna nan u hasyləte, u je dəne).

Bəsa xəbəre, təşkiləte komsomola nəhija Qyrduqylije wəxte təzə təşkilbuna xyə bə nəhijed majin cəndəna pəmbura, şərtə sosləçije greda. Hazyr krəy plane xəvate xyə. Zə 20-e tirmə dəst pe krəy bəgəvkrəna sьmьla nav zəvijada u av dajlna zəvijed pəmbu 21-e tirmə pionere u şagərte nə.

Zьmanzan u dərsdar

„Lazymə zьmanəki təvaji dərxyb, wəki həmu xəvatçije kyrmança bə wi zьmani bxyub. Sekəy mədənjetə xyə, bəqədinyə net mərəma Fьrqa Komunista.“

I. MAROGULOV

Mьr həvəle Isaak Marogulov əw dərsdar, zьmanzan u xəvatçije ylmədarije bu. Zə zarətja xyə dəxəvətli nava xəvatçije kyrmança. Səva 1904-ədə dəxəvətli nəhija Sьrməllije gynde Zoreda. (nav kyrmança). Dərsdare məktəba wədəre bu. U həma zə wan sala dəst pe kьri əw dəxəvətli bəna əfrandəna əlifbaje kyrmançı, je ky bə dəstli wi bə təstiq krəna hykymətə Şəwre sala 1929-a hatə seri.

Həvəle Marogulov nvisarkar bu. Əwi nava sələd pəşənda 5 kteb bə zьmanə kyrmançı da nəşr krəy. Wəxte əwlynda, dəxəvətli nava dərə gazeta „Rja Təzə“-da.

Bə əfrandəna əlifbaje kyrmançije, əw hərtəym dəbьkri dərəq peşdəcujina zьmanə kyrmançıda. Əwi dgot:—Lazymə zьmanəki təvaji dərxyb, wəki həmu xəvatçije kyrmança bə wi zьmani bxyub. Sekəy mədənjetə xyə, bəqədinyə net mərəma fьrqa komunista“.

Cəwa zьmanzan, əwi bəgəv krəbu əw həmu kteb, je ky dərəq kyrmança bə başqə-başqə zmanəva hatəne nəşre. Le kəniya wi məzəy əw xəvatçije kyrmança bun. Zə bəjt, kylam u gli gotne wəhəva rozbroz dda dəwləti kьrəne zənbəna xyə də dərəqa peşdəcujina zьmanə kyrmançije Zə we zi əwi gələk-gələk bəjt, kylam, sərhəti u hьkijət nvisinə.

Bə mьrəna həvəle Marogulovra xəvatçije kyrmança ynda kьrəy zmanzanəki u dərsdarək məşur u bьljan.

H. Çəndi, R. Drəmbjan

**

Redaksia „Rja Təzə“ dərəq wəfatbuna həvəle Isaak Marogulovda, cəwa himdare əlifbaje xəvatçije kyrmança u dərsdare əwlyb nav wənda, tərə dəvinyə 1) məktəbekə gynde kyrmança bə nəve I. Marogulov bə, 2) Zə-

na wira əlyb be gredan. 3) Dəst nvisare wi, jek gələk sal hatəne nvisare u gələki fərzəy bə mə, bəne nəşr krəy.

Dərəq ve jəkəda redaksije pьrs dənijə peşja organed zəryb.

Redaks. „R. T.“

hije bə sərkərya yzəke komsomola dərketəy cole səva pue krəy na bhyked zьrarədar. Xəvate ysa hatəy krəne nəhija Vaqəpəte u Qəmərlijədə zi.

Bə we jəke təşkiləte yzəke komsomola gələk zədə bu. Bəsa xəbəre, Axtajədə həbu 4 yzəke kolxoza, le təzə təşkilkrəne şunda, nav kolxoze ve nəhijədə hənə 34 yzək. Aqbaranədə dəwsa 27 yzəka nha hənə 45 yzək, Bəjazeta təzədə dəwsa 3 yzəka, hənə 15, Diliçanədə dəwsa 7 yzəka 27 yzək u je majin.

Le həma təzə təşkil krəy nəhijed başqə-başqədə u yzəkədə əwqas zi kər nədə, cьmki gələ çlədə burokrati u bə formi nəziki xəvate bun. Aqbaranədə İçəvanədə, Axtajədə, Aştarakədə u Basarğecəredə nav yzəkədə bə frəji əjan nəkьrəy u şro wəpəkrəy qəra Mərkəzkome F. K (b) Tьvaqe je 15-e tirmə.

Zə wan isbatana əm we fьkre dьkьy, wəki gələ nəhijədə, həma xəvatçije təşkiləte komsomola şı, bə paki fəhm nəkьrəne qəre Mərkəzkoma Fьrqe je Tьvaqe.

Le həma səva təzə təşkil krəna yzəke komsomola zə təşkiləte fьrqe je çija te xyəstəy, wəki əwana təşkiləte komsomolarə koməkə balşevikije ja rast bьdьy, təşkiləte komsomola dajnyb səg dərəçəkə dha bьlynd u qəwin.

Tərc. zə „Avangarte“

Qytja nəma

Nəhija Aqbarane. — Həvəle Dьrbəra, Mьqala tə bə nəve „Mərv hatə brındarkrəne“ naje nəşre. Mьqalə mə şəndijə səg milliçije nəhija wə, ja Aqbarane, bəna pьrs u pьrslyar krəy. Zə we şunda tyje çava xyə bьstini.

Höv. Höv. Ter Gabrieljan, Hanesoqljan u laqubjan nöhija Tëlinədə

Tëlinə, Hatəne Tëline sədre Şewra Komisara Fylystane həvəle Ter Gabrieljan, komisare finansse Hanesoqljan u komisare həbuna komunalı həv. Jaqubjan. Neta wan əwə, wəki lə çida nasi halwəxtə ave, rija u pərsed majin bəbən.

Həvəle Ter Gabrieljan u həvəle dənə iro cənd gynde kyrman çada dərbaz kəryn, əwana bun cərgək gyndada, gynde Həkkoda, Təlykda u gynded majinda.

Həvəle Ter Gabrieljan Tëlinədə

6-e ilune sədre Şewra Komisariata cəməəttı həv. Ter Gabrieljan, komisare finansse həv. Hanesoqljan u komisare komunalı həv. Jaqubjan hatəne Tëline u cərgək gynde kyrmanç u fəlada gərjan.

We roze, evare bu çyata təvəjl, ja nəhikome u nəhi—İçra kome bə həvra. Höv. Ter Gabrieljan.

Kolxoza Qyndaxsaze plana əmbarkəryəna nan qədand

Nəh. Aqbarane kolxoza gynde Qyndaxsaze wəxtədə qədand borçdərrija hykmate. Plan hatəbu sər kolxoze 30-sentyr çəh, də wəxtədə zə bedərə əwlyən kolxoze hər 30-sentyr zi dyhastyn çije əmbar kəryəne. Le nyqsanija kolxoze məzən əwə, wəki pəkərə lodra bəde xəbate, nəzi dylgına wan hldkəşyn—nane kolxoze isal zəf başə, le bedərə lə pəjl ten, bən xofedənyən, cəmak dəste xəbatci kəmyən.

Ç.

Əşirəbate bə təmami qədand plane xyə

Nəhija Əştərəke, gynde Əşirəbate bə təmami spart hykymate plane nan. Wəxtəki kənda, zi gyndije xəvatci bə sərkarja yzəke komsomola u şewra gynd danə qədandəne plane obligasiəje; nav gyndijada hatə bələkəryəne 1400 manet pərə.

Ve gave gyndda te dərbaz kəryəne kampanije sandəna paizə. Nəhadə təvdir hatijə dityne bona qədandəna plane sandəne. Zə komsomola hatijə bəzartyn dy brigad bona we xəvate.

Məqələdar Məraze Ato

jan u həvəle majin wədərə bun, lə we kətyəbe nəhikoma fərqə həv. İsrəjeljan u sədre nəhiliçrakome həv. A. Hovhənnisjan informasiada dan dərheq halwəxtə nəhije.

Axərlje həv. Ter Gabrieljan xəvərdə. Əwi ani bira təşkiləta pərsə cəkəryəna rja u çəwə ave, bə wəra təvəjl cərgək nişandajine şəxyəll da wan.

Wəki bə ləzi rja nəhije cəkən u pərsa ave kyta bə kən, həvəle Ter Gabrieljan xəber də, wəki 300 həzar manet pərə bərdə bona nəhije səva qədandəna cəkəryəne zəryn. Səva av anine gynde Fərmələke te bərdəne 10 həzar manet, səva kytakəryəna avəje nəhi—İçra kome te bərdəne 4 vagon dar, səva frakəryəna həbuna nəhiliçra kome te bərdəne 15 həzar manet.

Pərs hatə danine pəşja nəhiliçrakome, wəki dəst pe kən cəkəryəna həməmə səva nəhije, xəbər-dan ky hər lazəmətja cəkəryəne bəşyn.

Evare shəta 10-a, həv. Ter Gabrieljan, Hanesoqlja, laqubjan, və gərjan Rəwane.

Bəjtun kolxozədə çije zədə gərtije

Nəhija Aqbaranədə, kolxoza Qyndaxsazədə cənd bəbənjata çije zədə gərtinə. Nəve wani nəvnişə kolxozədəne, əw bə xyə hənə, bə dəst u pənə də gyndənyən, le ty xəvata wan kolxozədə tynnə, kar u əməle wan gər u lodərti jə. Sədrətja kolxoze əl ty re zə wanra nabinə.

- 1) Nərac Səmbatjan Komsomol,
- 2) Xətilve Şəvav " "
- 3) Eloje Həmə " "
- 4) Əlije Qəjməz " "
- 5) Tumoje Vərdan " "
- 6) Binbaşije Xyde " "

Zə 12 dəste xəvatci, 6 zi əva lodəranyn, jek bə roza ruje xəvate nabinə, cəxe ky dən xəvate əl 2 shəta dərəng dəkən, 2 shəta əl zu dərəng. Zəvije kolxoze hək dəkən, dəste xəvatci tynnəne, wəki wəxtədə bəkən, bərəv kən u bkytyn, Lazəmə kəmək bəşhizə kolxoze u bocka lodra be bəryn.

Ç.

Ç.

„ƏZ KYBARYM, WƏKI DƏRƏQ PƏŞDACUJINA WƏDA, ƏZ ŞAŞ NƏBUMƏ“

Xəbər-dana Errio Şewra Moskvajədə

Moskva, 9-e ilune — wəxtə ky Şewra bazare Moskvajə Erriora qəbul kər, sədre Şewra bazar Bulganin got, wəki bə nəve wəkilə pala, gyndija u əskərə sor slave dədə Errio, cəwa dəste məxləqətə Təvəqa Şewre, cəwa xəvatci, jek dərəqə bona nəzikbuna Fəransia u Təvəqa Şewre, wəki rewitja Errio Təvəqa Şewredə we kərə binə xəvate nəzikbunəra u şəxyəle ədlajijəra.

Errio səva xyədə got:

„Bəhəyn əz bə təmami dylə xyə razibuna xyə əlamət sədrə Şewra Moskvajə Bulganin bə kəm, səva we hyrmətə, jəky əwi əjanı mən kər. Əz gələk razimə zə komisare xəvata dərəqə zə Litvinov, jəky məkən pəjda kər səva rewitja mən, əz razibuna xyə əlamət konsule Təvəqa Şewre ja Parizə Dolgalevski dəkən, bə kizəntira sələk bərə mə pakta sər həv nəavilyəne (je ədlajije) ja Fransə u Təvəqa Şewre bə həvra gredə u məhkəmə kər, (dəst lə həv xəstyn).

Wəra əjanə, wəki əz çərə əwlyən 11 sal bərə hatəm Təvəqa Şewre, wəxtə ky hun ançax zə nav şərə basarije dərəkətyəbun, wə he təzə dəst pe kəryə cəkəryəna

həbunə, wi caxl hun, ysa qəwat mən bun, cəwa ky nəha, wəxtə ky wə he hldro məskəne Dnepre cəkəryəbun.

Sala 1924-ada mən dəst pe kər ələqətja Fransia u Təvəqa Şewre.

„Nəha hun gələk qəwatyn, hune dəha qəwat u məzən bən. Əz tərdəfərə dərəqə Təvəqa Şewre bume həmə zə roza təşkilbuna we u əz kybarım, wəki dərəq pəşdacujina wəda, əz şaş nəbumə“ (Dəst lə həv xəstyn).

Mən nəha dit Təvəqa Şewre, mən dit bazar, gynded we, zavodə we u kolhoz, mən bə cəve məriki ysa le nəheri, je ky rastije dəkən. U əz dərəq lə wədərə bə dərəqə ysa slave bə dən pələd Moskvajə u həmu xəvatci jə wəra, wəki ky həmu bəbən, slave bə dən həmu məxləqətə Təvəqa Şewrərə dərəq wan pəşdacujina, je ky əwana dətə aninə.

Wəxtə əz vədərəm Fəransiəje, dərəq wan pəşdacujinada u dərəq wan hyrmətə, je ky wə əjanı mən kər, əzə bəşm.

Bəhəyn lə wədərə əz bə hazərja komisare xəvate dərəqə Litvinov, bə kizəntira gymana mən həje, wəki əzə disə bəxətyə, əz bə-

Zə bedərə əwlyən nədan

Nəhija Aqbarane kolxoza Col bənjərəkməzə, bə təvdirə borç nənə. Kolhoz təvki bije, zə 7-mala, ve bəhərə rəşandəbun 33-e hektar nan, iro ew 33-e hektare candi pəzmurdəti te cəynin u kytan, zə 24-dəste xəbatci tənə 13 ə dəst dəkətyən, əw zə wəjl lə we xəbate, rastije dyxəzən, zənyən zə wan 13-ə dəste xəbatci jə kolxoze, xəbatci jə mqi-mi səsənyn, Təzdin, Məçit u Hətəm, je majin xəbata gərən nəkənyən. 11-ə qylyxdar, sər kolxoze nəfer tən həsab, le ty xəbate zə kolxozerə nəkən, gydarija bərigədir u bə xyə xyəzi kolxoznike wə kolxoze həv. Dəro Avetisjan lə kolxoze tynə, nav kolxozvanada nəbarəşl həje. Kolxoze bedərə əwlyən nav həvda yndəkər, borçdarija xyə nə qədand, ysa əl gələk gyndija zə bedərə əwlyən borçə xyə nə qədand.

Koməkdarija təşkiləta bə şewra gyndra tynə, lazəmə nəhəqə bəşyn bər çəvdarije.

Qytja nəma

Nəhija Tëline, məqələdar Nazər-ra. Məqala tə „Mələ kulaka tə xyəll kəryəne“ naje nəşrə. Mə şandije sər içranəhkoma wə, hune çəve bəstləyn.

Həvəle Ç. Çəwəwərra.—məqala tə bə nəve „6 palatə kulturaje Bəkyje“-da, naje nəşrə.

Redaktore çəvdar Ç. Gəncə.